



## CEDISOV SEKTOR ZA MJERENJE OSTVARUJE DOBRE REZULTATE

# PRECIZNO OČITAVANJE PRIORITET MJERENJA

Precizan račun sa stvarno utrošenim količinama električne energije, u tačno određenom obračunskom periodu, prioritetan je zadatak mjerjenja u sistemu elektrodistribucije. U Crnoj Gori trenutno ima oko 92 procenta korisnika sa precizno očitanom potrošnjom električne energije, što su rezultati kojima se ravnamo sa najrazvijenijim evropskim zemljama.

Najveća ograničenja u tačnosti očitavanja su što još postoji oko osam do devet odsto brojila nedostupnih za očitavanje. U tu kategoriju spadaju objekti koji se povremeno koriste ili se uopšte ne koriste, a brojila su smještena unutar objekta.

U cilju podizanja nivoa očitanosti u CEDIS-u je u toku implementacija sistema daljinskog mjerjenja kojim je pokriveno oko 270.000 korisnika od ukupnog broja koji iznosi 380.000.

Kako nigdje na svijetu ne postoji savršen sistem, tako se i u elektroenergetskoj mreži pojavljuju tehnički gubici koje je nemoguće izbjegći, a koji zavise od tehničkih karakteristika mreže, njene konfiguracije, obima potrošnje i drugih faktora. Tako gubitke priznaje Regulatorna agencija za energetiku do nivoa od 8,43 procenta i oni su dio cijene električne energije.

Druga vrsta gubitaka su komercijalni gubici koji nastaju kao posljedica krađe električne energije i samovoljnog priključenja na mrežu. Ti gubici su isključivo trošak CEDIS-a. Dakle, sva razlika između stvarno ostvarenih gubitaka i tehničkih gubitaka pada direktno na teret CEDIS-a.

Gubici, značajno, finansijski

opterećuju poslovanje preduzeća, pa je kompanija, kako tvrdi u njoj, u konstantnoj borbi sa neovlašćenom potrošnjom. Gubici se, ipak, smanjuju iz godine u godinu, pa je sa nekadašnjih 23 procenta iz 2007. prošla godina završena sa nešto više od 15 procentom gubitaka.

“Bitno je istaći da neovlašćena potrošnja predstavlja problem za sve korisnike sistema, jer neplansko priključenje potrošača na elektrodistributivnu mrežu, nerijetko, ugrožava sigurnost napajanja i izaziva preopterećenja djelova mreže. Preopterećenja distributivne mreže mogu izazvati neadekvatne naponske prilike u pojedinim djelovima mreže, a samim tim može doći i do problema u radu pojedinih uređaja u domaćinstvu. Zato je zadatak CEDIS-a da u kontinuitetu nalazi načine za suzbijanje neovlašćene potrošnje u cilju kvalitetnog napajanja korisnika”, objašnjava **Vladimir Kaluđerović**, rukovodilac Sektora za mjerjenje CEDIS-a.

Poslednjih godina CEDIS je intenzivirao aktivnosti na smanjenju gubitaka i to, prvenstveno, koristeći napredne tehnologije daljinskog očitavanja i upravljanja mrežom koje objedinjuju i mogućnosti praćenja tokova električne energije.

“Nove tehnologije nam omogućavaju da mnogo preciznije i brže lociramo pojavu neovlašćenog korišćenja mreže. Uočavanje takve pojave daje nam signal i smjernice u kojem segmentu mreže imamo problem. To je ogroman napredak u odnosu na period kada nijesmo mogli pratiti tokove energije i kada je pronalaženje neovlašćene po-



**BITNO JE ISTAĆI DA NEOVLAŠĆENA POTROŠNJA PREDSTAVLJA PROBLEM ZA SVE KORISNIKE SISTEMA, JER NEPLANSKO PRIKLJUČENJE POTROŠAČA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU, NERIJETKO, UGROŽAVA SIGURNOST NAPAJANJA I IZAZIVA PREOPTEREĆENJA DJELOVA MREŽE.**

trošnje bilo slično pronalaženju igle u plastu sijena. Jasno je da ni današnje savremene tehnologije nijesu apsolutno imune na pokušaje krađe ali, svakako, obezbeđuju da se mnogo efikasnije pronađu svi oblici neovlašćene potrošnje”, ističe Kaluđerović.

Osim očitavanja mjernih uređaja, zadaci mjerjenja su i suzbijanje nelegalne potrošnje, priključenje i isključenje korisnika. Kada su isključenja u pitanju, ona se rade prema zahtjevu snabdjevača. Snabdjevač je donosilac odluke o isključenju, a operator distribucije izvršilac. Takođe, mjerjenje radi i priključenja novih korisnika kao i isključenja po osnovu odjave potrošača.

## Opslužuju više od 120.000 korisnika

Najveći obim posla pripada Službi za mjerjenje regiona 2, koja obuhvata Podgoricu, Cetinje i Danilovgrad. Ta služba svakodnevno opslužuje više od 120.000 korisnika. Očitanost korisnika u regionu 2 je iznad 95 procenata, čime se mogu pohvaliti najrazvijeniji distributivni sistemi.

“Posao koji obavlja Služba za mjerjenje je raznovrstan. Od kontrole mjernih mjesteta, ugradnje koncentratora na mjestima gdje se implementira AMM projekt, zamjene i izmjene struji, do raznim osnovama, kontrole potrošača kod kojih su zatečene nepravilnosti, kao i redovne

kontrole, isključenja korisnika, rješavanje reklamacija po prigovorima do priključenja korisnika na mrežu. Godišnje uradimo više od 35.000 zapisnika po raznim osnovama i to sve odradi oko stotinak zaposlenih, što je ogroman posao”, ukazao je **Vladimir Ivanović**, šef Službe mjerjenja regiona 2.



## “NEKA GORI, SAMO NE ULAZITE”

Ekipe mjerjenja često se nose sa problemima na terenu, gdje se nerijetko susrijeću sa nekorektnim ponašanjem građana prilikom otkrivanja nelegalnih aktivnosti na mjernim uredajima. Osim verbalnog vrijeđanja, događalo se da pojedini potrošači dopuste ulazak kontrolorima

u dvorište, a onda daljinski zatvore kapiju i nahuškaju pse na njih. Problemi se, kako kažu u CEDIS-u, obično dešavaju samo sa korisnicima koji se bave nelegalnim radnjama na mjernim mjestima. Pored neprijateljnosti, kontrolori često prepričavaju anegdotu sa terena.

Kontrolor **Veselin Nikezić** objašnjava da na osnovu poнаšanja ukućana gotovo ne-pogrešivo mogu pogoditi da li će tu pronaći krađu struje. “Prilikom kontrole jednog domaćinstva, u kome su logičke kontrole ukazivale na sumnjivu potrošnju, zatekli smo gospodu kako sprema

hranu na šporetu. Čim nas je ugledala, ona i ukućani su se raspršili po kući i užurbano zatvorili vrata. Objasnili smo da treba da uradimo kontrolu mjernog uređaja koji se nalazi u kući. Dok je ona tvrdila da je sve u redu, ulje na šporetu joj se zapalilo. Rekli smo joj “Gospodo, pazite vatru!”, na što je ona odgovorila “Ma neka gori, samo ne ulazite!””, priča Nikezić.